

Tataiso ya Titjhere

Bibele ya Ka ya Pele

Selelekela

Ho ruta puo ho etsahala ha ho tsepamisitswe ho hlahiseng mehlala ya sebele ya puo. Bophihlelo ba baithuti le tjantjello ho ithuteng ke tsona tse matla mabapi le ho ntshetsa puo pele. Titjhere kapa motswadi o lokela ho bontsha kgothatso le mamello ho sohle seo baithuti ba se buang le seo ba se ngolang. Ha titjhere a ruta, baithuti ba lokela ho tseba sepheo sa thuto e rutwang, mme a ba hlalose le sephetho sa thuto eo.

Dipale tse bukeng ya ngwana re di kgutsufaditse ho lekana le dilemo tsa hae. O ka boela wa ba balla pale e feletseng ho tswa Bibeleng hore ba kgone ho utlwisisa pale kaofela kapa o ba phetele yona.

Tse latelang ke dipheo tseo titjhere a lokelang ho di ruta baithuti:

- Ho tseba nteterwane/alefabeto
- Ho aha dipolelo
- Ho fapafapanya sehalo (ho theola o nyolla lentswe)
- Ho fana ka mosebetsi o tla tjhorisa keello
- Ho boela ba pheta pale eo ba e phetetsweng
- Bokgoni ba ho mamela
- Bokgoni ba ho bala
- Bokgoni ba ho ngola
- Ho ikahela bukantswe (dikishenari)
- Ho tseba ho nyalanya ditshwantsho le dihlooho tsa tsona, le ho di beha ka tatellano
- Ho tseba phapano pakeng tsa dintho tse tshwanang le tse sa tshwaneng
- Ho tseba ho fetisa melaetsa

Latela ditataiso

Diaekhone tse ka tlase di thusa titjhere le baithuti ho latela ditaello tsa thuto eo.



Titjhere /mothusi o a bala mme a hlalose.



Sheba - baithuti ba kgetha, ba shebe mantse.



Pensele — baithuti ba a ngola.



Bua — baithuti ba pheta mantse kapa ba arabe dipotso.



Batla o fumane — baithuti ba lokela ho fumana dintho kapa mantse.



Pensele ya mmala — baithuti ba a taka kapa ba kenye mmala.



Ha re sebetse — e bontsha mosebetsi wa baithuti.



Ho opa — baithuti ba a opa mme ba bale.



Ho tshwaya — baithuti ba tshwaya karabo e nepahetseng.

Thuto ya 1 – Tlhaku e le nngwe

Buka ena e lokiseditswe bana ba lemo di hlano ho ya ho tse supileng. Batswadi le matitjhere a sekolo sa Sontaha ba dumelletswe ho thusa bana ka hohle ka moo ba ka kgonang ho ithuta. Mona baithuti ba nehwa monyetla wa ho ithuta kamoo medumo e bitswang ka teng. Ho etswa hore bana ba fumane

ho le bobebe ho bala Sesotho. Mantswe a mangata ke a tlhaku e le nngwe mme ke mantswe a fumanwang Bibeleng. Medumo e ngotswe ka tlhaku tse nyane le tlhaku tse kgolo. Qala ka ho ba ruta ditlhaku tse nyane.

Titjhere/Mothusi

Sepheo sa thuto ena ke ho ruta ditlhaku kapa medumo. Ba rute ditlhaku, hore ba di bale mme ba ngole mantswe kaofela. Ha ba ngola ditlhaku tsa nteterwane ba qala ka ditlhaku tse nyane ba nto ya ho tse kgolo.

Beha bana ho ya ka dilemo tsa bona. Ba sa leng banyenyane haholo, ba qalang ho tla sekolong, ha ba bale didumanotshi a, e, i, o, u. Ho molemo ho di pheta hangata ho fihlela ba di tlwaela. Hopola hore di ba thusa ho rata ho bala buka.

Thuto ya 2 – Tlhaku tse pedi

Ka hobane bana dithutong tsa kerekeng ba behwa ka dilemo, titjhere a etse bonnete ba hore ba thusana ho bala mantswe a matjha. Ha ba qeta ho bala ditlhaku thutong ya pele, moo e leng botlhaku-nngwe, re fetela ho botlhaku-pedi le botlhaku-tharo ka mokgwa oo re bitsang mantswe a Sesotho ka wona hore ho be bobebe ho a bala. Ba kgothalletse ho aha mantswe ka medumo e meng eo ba e filweng ba e bua ka molomo mme kamorao ho moo ba a ngole fatshe ba thusana.

Titjhere/Mothusi

Ba kgothalletse ho aha dipolelo ka mantswe ao ba ithutileng wona ho etsa bonnete ba hore ba a utlwisisa.

Thuto ya 3 – Ke nna enwa

Baithuti ba kgothalletswa ho taka hore ba be le boitshepo. Ha ho setshwantsho se sa lokang, ditshwantsho kaofela di lokile. Ba ngola dintlha ka bo bona ba thuswa ke matitjhere, ke batswadi le ke bana ba bo bona. Ba kgothalletse hore ha ba fihla lapeng, ba kope thuso mabapi le mosebetsi oo o ba fileng wona.

Thuto ya 4 – Tiholeho ya Modimo

Bana ba rutwa ka tiholeho ya Modimo.

Ba rute ho lepa lentswe. Ha ba ithute mantswe kaofela, kamorao ho moo ba ngole mantswe ka medumo eo ba e filweng, mohlala:

jw – jwang

ph – diphoofolo

di – dinaledi

Thuto ya 5 – Thapelo ya bana

Efa bana sebaka sa ho bolela dintho tseo ba lakatsang ho di rapella.

Titjhere/Mothusi

Ha ba shebe mantswe le medumo Yy le Ww a mona thutong ena.

E re ba ngole a mang ao ba inahanelang wona.

Thuto ya 6 – Areka ya Nowe

Titjhere/Mothusi

Ha ba bue ka setshwantsho sa sekepe sa Nowe. Ba dumelle ho buisana ka areka ya Nowe.

Ba bontshe mookodi (rainbow) mme ba bue ka mebala ya mookodi.

Ere ba take mookodi mme ba kenye mebala ya wona.

Thuto ya 7 – Morwallo

Titjhere/Mothusi

Ha ba nahane ka diphoofolo kaofela tsa hae le tse hlaha tseo ba di tsebang.
Ba kgothalletse ho taka phoofolo efe kapa efe eo ba ratang ho e taka.

Thuto ya 8 – Pula ya emisa

Bana ba bue ka dintho tse lokileng le tse sa lokang mabapi le pula.
Kopa baithuti ho taka pula e nang le diaparo tseo ba di aparang ha pula e na.

Thuto ya 9 – Mosebetsi wa ho bala

Kopa baithuti ho bua ka matsatsi a beke. Matsatsi a kgwedi le dikgwedi tsa selemo. Ba ka nna ba di bina le ho di bala. Ba kope hore ba bue ka dintho tseo ba di etsang ka matsatsi ana a fapaneng.
Ba kope hore ba ngole matsatsi a beke le dikgwedi tsa selemo.

Thuto ya 10 – Moshe o tholwa ka metsing

Ha ba bue ka setshwantsho sa Moshe. Ba dumelle ho buisana haholwanyane ka pale ya Moshe.
Ba ka etsa tshwantshiso ka pale eo ba shebile ditshwantsho.

Thuto ya 11 – Moshe o pholosa setjhaba sa hae

Ba kgothalletse ho taka sefahleho se hlonameng le sefahleho se thabileng. Hopola hore ha ho setshwantsho se sa lokang.

Ha ba shebisise ditshwantsho ka bobedi mme ba hlokomele dintho tse fapaneng ditshwantshong tsena tse pedi. Ba fe nako e lekaneng ho hlokomela dintho tse fapaneng le tse tshwanang. Leka hore ba thabele mosebetsi ona, ena ke e nngwe ya ditsela tsa ho betla kelello e tjhatsi ngwaneng. E re ba etse sedikadikwe dinthong tse fapaneng.

Thuto ya 12 – Melao e leshome

Titjhere/Mothusi

Ba dumelle ho pheta melao e leshome ka hlooho, mme ba leke le ho hlalosa seo e se bolelang. Lekola tsebo ya bona. Ba fe molao o le mong mme ba lepe hore na ke wa bokae. Ha ba etse mosebetsi ona ka nyakallo. Ha ba thereise dinomoro ba bone hore ho hlaha eng.

Thuto ya 13 – Davida wa modisa

Ha ba qeta ho bala pale ya Davida dibukeng tsa bona, ha ba batle mme ba fumane dinku tsa Davida ka ho latela mola. Ba thuse hore ba se ke ba thetsa lebota. Ba tla thabela mosebetsi ona.

Thuto ya 14 – Davida o lwana le monna wa senatla

Ha ba bale pale ya Goliathe monna wa sehanyata. Ha ba arabe dipotso tse mabapi le thuto. Ba fe nako e lekaneng ya ho etsisa monna wa sehanyata. Kamorao ho moo ba fumane mantswe a ho keriti.

Lekola tsebo ya bona. Ba fe tsebo eo e seng nnete, mohlala:
Goliathe o ne a le monyenyanane haholo.
O ne a le mosa, a lokile.

Batho ba ne ba mo rata.
Kgothalletsa baithuti ho fana ka dipolelo tse nepahetseng.

Tekolo

O na le mantswa a feletseng a ngotsweng keriting, ba fe nako ya ho a tsoma. Ba kgothalletse ho sheba mantswa a nepahetseng kapa a feletseng keriting eo ba e filweng. Hopola hore ba ka nna ba nka nako e telele ha ba leka ho fumana mantswa ana. Eba le mamello ho fihlela ba a fumana. Ba rorise hang ha ba fumana lentse.

Thuto ya 15 – Daniele le ditau

Ba balle pale ya Daniele, ba arabe dipotso ba shebile ditshwantshong. Ba kgothalletse ho kopitsa mantswa a ngotsweng ka matheba dibukeng tsa bona.

Thuto ya 16 – Tswalo ya Jesu

Ha ba shebe ditshwantsho kaofela mme ba lepe seo se se bolelang. Ha ba etse sedikadikwe mantsweng ao ba a filweng ba shebile ditshwantshong.

Thuto ya 17 – Ba bohlale ba tla le dimpho

Ha ba buisane ka dimpho tse neng di fuwe Jesu.

Gauta

Dibano

Mirra

Ba kope hore ba botse batswadi ba bona hore Dibano le Mirra ke eng.

Thuto ya 18 – Tswalo ya Jesu

Lekola tsebo ya bona:

Ha ba qetelle mantswa ka ho nyalanya lentse le setshwantsho.

Ba dumelle ho thusana ho aha mantswa e le hore ba kgone ho thabela mosebetsi wa tekolo.

Thuto ya 19 – Heroda o batla ho bolaya leseae Jesu

Ba thuse ho nka leseae setshwantshong ba ye le Iona Egepeta.

Thuto ya 20 – Jesu o etsa mosebetsi wa Modimo

Jesu o rata batho kaofela.

Ba kgothalletse ho bua ka tsela eo ba ratang Jesu ka yona. Ha ba kopitse polelo.

Jesu o a nthata. Kamorao ho moo ba etse tekolo ba thusana.

Thuto ya 21 – Jesu o re ruta ho rapela

Ba rute ho rata thapelo jwalo ka Davida.

Ha ba leke ho pheta thapelo ena ka hlooho.

Ba rute thapelo ya Ntata rona ya Mahodimong.

Thuto ya 22 – Jesu o tloha lefatsheng

Ba balle pale butle le ka ho hlaka. Botsa dipotso tse kang tsena:

1. Jesu o ne a shwele hokae?
2. Na Jesu o ntse a le ka lebitleng?
3. O ne a tsohe kamora matsatsi a makae?
4. O ne a tsamaye ka eng ho ya lehodimong?

Ha ba take setshwantsho sa sefapano.

Thuto ya 23

1. Ba botse dipotso mabapi le pina.
2. Pina ena e re ruta ka eng?

Titjhere/Mothusi

- Ba kgothalletse ho bina pina ena jwalo ka “Ha le mpotsa tshepo ya ka”. Ba binele ka mokgwa o bobebe o tlwaelehileng le oo ba tla o thabela.
- Buisanang ka molemo wa thuto le seo batho ba se unang ka ho ithuta. Ba fe sebaka sa hore motho e mong le e mong a be le seo a se buang puisanong ena. Hopola hore ha ho puo e lokileng kapa e sa lokang, sepheo ke hore bana ba ntshe maikutlo a bona.